

## Edizione diplomatico-interpretativa

<b>Bernartz de uentadorn.</b>	Bernartz de Ventadorn.
<b>Qan uei la flor lerba fresc ela foilla.</b>	Qan uei la flor, l'erba fresc?e la foilla.
I	I
(m)As costum es qe fols totz te(m)ps folia. Eia no(n) er qel eis loram no(n) coilla. <b>Qel</b> bat el fer p(er) qai razon qem doilla. <b>Qar</b> anc mi pres d'autrui amor e(n)ueia. <b>Mas</b> fe queu dei lei en mo(n) bel uezer. <b>Si</b> desamor mi torn en bon esp(er). <b>I</b> amais uas lei no(n) frarai uilanage.	Mas costum?es qe fols totz temps folia, e ia non er q?el eis lo ram non coilla qe-l bat e-l fer, per q?ai razon qe-m doilla, qar anc mi pres d?autrui amor enveia; mas, fe q?eu dei lei en mon Bel Vezer, si de s?amor mi torn?en bon esper, ia mais vas lei non frarai vilanage.

- letto 340 volte

Credits | Contatti | © Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911 CF 80209930587 PI 02133771002

**Source URL:** <https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/?q=laboratorio/edizione-diplomatico-interpretativa-1557>